

# SADRŽAJ

UVOD .....	1
1.0. AKTIVNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI VOZILA .....	2
1.1. ABS – Anti Lock System .....	2
1.2. Princip rada ABS-a .....	4
1.3. Autonomna vožnja.....	5
1.3. Sistem auto pilota .....	6
1.4.1. Oprema Sistema auto pilota.....	7
2.0. SISTEM ZA POMOĆ PRI PARKIRANJU VOZILA .....	8
2.1. Automated Valet Parking – automatizovano parkiranje vozila.....	8
2.2 Homezone sistem parkiranja vozila.....	10
2.3. Community-based parking .....	12
3.0. SISTEMI ZA ZAŠTITU PJEŠAKA INTEGRISANI U MODERNIM VOZILIMA .....	15
3.1. Sistem za detekciju pješala .....	15
3.2. Sistem za poboljšanu vidljivost .....	16
3.3. Aktivni poklopac motora .....	18
.....	19
3.4. Google-ov patent lijepljenja pješaka na vozilo.....	19
4.0. PAMETNI SISTEMI AKTIVNE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA .....	20
4.1. Aktivno čuvanje trake.....	20
4.2. Aktivno čuvanje trake i eliminacija mrtvog ugla .....	21
4.3. Aktivni asistent za promjenu saobraćajne trake .....	26
4.4. Aktivni asistent za ograničenje brzine kretanja vozila .....	26
4.5. Aktivni sistem za kočenje.....	27
4.6. Aktivni asistent za hitno zaustavljanje .....	27
4.7. Aktivni asistent za očitavanje saobraćajnih znakova.....	28
4.8. Aktivni asistent za držanje odstojanja – DISTRONIC .....	29
4.9. Asistent za prediktivnu efikasnost .....	30
5.0. RAZVOJ MOBILNIH MREŽA.....	31
5.1. Mobilna mreža pete generacije (5G).....	32
5.2 Arhitektura mobilne mreže 5G .....	33
.....	34
5.3. Glavne karakteristike 5G mobilne mreže .....	34
5.4. Sigurnosni zahtjevi 5G .....	35
5.4.1. Sigurnosne prijetnje.....	36

5.4.2. Pasivni i aktivni napadi.....	36
5.4.3. Prisluskivanje.....	36
5.4.4. Analiza saobraćaja.....	37
5.4.5. Ometanje.....	37
5.5. Usluge u 5G mreži.....	38
6.0 MOBILNA MREŽA PETE GENERACIJE (5G) I PAMETNI AUTOMOBILI .....	39
Primjena 5G tehnologije na auto-trkama.....	41
6.1 Tehnički zahtjevi .....	41
6.2. Korisnički zahtjevi u putnom informisanju .....	42
6.3. Prikupljanje saobraćajnih i putnih podataka.....	45
6.4. Komunikacija između vozila V2V .....	46
6.5. Komunikacija između vozila i infrastrukture (V2I) .....	47
6.6. Putno informisanje.....	48
6.7. Real-time informisanje putnika .....	48
6.8. Korisnički zahtjevi ITS-a sa aspekta kvaliteta .....	50
Zaključak.....	51
Popis slika .....	52
Literatura i izvori.....	54